

OBJAVA PODATAKA I INFORMACIJA BANKE za razdoblje 01.01.- 30.06.2025. godine



INTESA SANPAOLO BANKA

Bosna i Hercegovina

Bank of **INTESA**  **SANPAOLO**

Sarajevo, Novembar 2025. godine



www.intesasanpaolobanka.ba

Sadržaj

UVOD	2
1. POSLOVNO IME I SJEDIŠTE BANKE	4
1.1. Osnivanje i djelatnost banke	4
1.2. Organizacioni dijelovi Banke	5
1.3. Uposlenici Banke	6
2. PODACI I INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA VLASNIČKU STRUKTURU I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I UPRAVE BANKE	7
2.1. Spisak dioničara koji imaju 5% ili više dionica sa glasačkim pravom	7
2.2. Članovi Nadzornog odbora i Uprave Banke	7
2.3. Članovi Odbora za reviziju	7
2.4. Članovi i funkcionisanje ostalih odbora	8
3. KAPITAL I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA	9
3.1. Struktura kapitala Banke	9
3.2. Kapitalni zahtjevi i adekvatnost regulatornog kapitala	11
3.3. Stopa finansijske poluge	11
4. OSTALE INFORMACIJE	13
4.1. Izvještaj o finansijskom položaju na 30.06.2025. godine	13
4.2. Izvještaj o dobiti ili gubitku za period 01.01.-30.06.2025. godine	14
4.3. Ostale informacije	14
4.4. Ostalo	15
5. ZAVRŠNE ODREDBE	15

Uvod

Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina, na osnovu Odluke Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH 39/2021), Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke (u daljem tekstu Odluka), Uputstva za objavljivanje podataka i informacija (broj: 01-2376/21 od 03.06.2021. godine) te Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH 27/2017, član 111), javno objavljuje podatke i informacije za razdoblje 01.01.2025 – 30.06.2025. godine.

U ovom izvještaju objavljeni su podaci i informacije u skladu sa minimalnim zahtjevima prethodno navedene odluke. Objavljeni podaci predstavljaju informacije koje su materijalno značajne, te koje nisu zaštićene i povjerljive.

Javna objava na 30.06.2025. godine se priprema u skladu sa Priručnikom usvojenim od strane Uprave Banke, donesenim u skladu sa članom 2., stav 3., članom 18. Odluke i Uputstvom za objavljivanje podataka i informacija tačka 1.4.

Banka adekvatno upravlja svojim rizicima te garantuje da su sistemi upravljanja rizicima koje je uspostavila adekvatni i primjereni obzirom na profil i strategiju banke.

Na godišnjem nivou Strategijom upravljanja rizicima definira se željeni apetit prema riziku, uz osigurano adekvatno praćenje profila rizika koje podrazumijeva integrirano i sveobuhvatno upravljanje rizicima koji mogu utjecati na profil rizičnosti. Pri utvrđivanju sklonosti preuzimanju rizika, Banka integrira aktivnosti koje se odnose na poslovno planiranje i budžetiranje te nastavno na definirane poslovne strategije, budžet i procijenjene rizike okruženja, utvrđuje ključne i značajne rizike za predstojeće razdoblje i definira strateške ključne limite koji osiguravaju stabilnost Banke u narednim razdobljima. Banka je razvila integrirani okvir za praćenje profila rizičnosti Banke koji omogućava sveobuhvatni pregled profila rizičnosti i apetita za rizike kao dodatnu informaciju uz standardne izvještaje o izloženosti pojedinom riziku.

Ukupan apetit za rizike Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, u daljem tekstu Banka, (Strategija upravljanja rizicima) definiran je sljedećom strukturom limita najviše razine, namijenjenim osiguravanju dugoročne solventnosti i likvidnosti Banke:

- ✓ Dugoročna solventnost Banke osigurava se okvirom adekvatnosti kapitala s limitima definiranim temeljem regulatornih i internih pravila (poput stope adekvatnosti kapitala, ekonomski kapital i poluga),
- ✓ Likvidnost Banke osigurana je utvrđenim politikama likvidnosti s limitima koji se odnose i na kratkoročnu i na strukturalnu likvidnost. Propisane politike uzimaju u obzir brojne aspekte upravljanja rizikom likvidnosti, ali zbog njihove važnosti i značajnosti za Banku, limiti za rizik likvidnosti (LCR, NSFR) od strateškog su značaja te stoga čine sastavni dio limita apetita za rizik 1. razine,
- ✓ Operativni rizik Banke je limitiran definiranjem specifičnih limita za operativne gubitke.

Uvod (nastavak)

U prvom kvartalu 2025. godine izvršeno je redovno godišnje ažuriranje Strategije upravljanja rizicima kao i redovno ažuriranje politika upravljanja rizicima, bez značajnih izmjena koje bi uticale na promjenu rizičnog profila banke. U prvoj polovini 2025. godine nije bilo promjena u profilu izloženosti rizicima Banke, a kreditni rizik i dalje ostaje najznačajniji rizik u svim segmentima. Banka je dovoljno kapitalizirana uz adekvatnu poziciju likvidnosti te je u potpunosti usklađena sa svim ključnim internim i eksternim zahtjevima, čime je osigurana stabilnost Banke, kako u proteklom, tako i u budućim razdobljima.

Izveštaj je usvojen na sjednici Uprave Banke održanoj 13. novembra 2025. godine i na sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. novembra 2025.

Izveštaj se javno objavljuje na internet stranici Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina (www.intesasanpaolobanka.ba).


U ime Uprave Banke:

Michele Castoro



Predsjednik Uprave

Minja Filipović



Član Uprave

1. POSLOVNO IME I SJEDIŠTE BANKE

1.1. OSNIVANJE I DJELATNOST BANKE

Banka je osnovana Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj: UF/I – 3816/90 od 9. januara 1991. godine pod nazivom UPI Banka d.d. Sarajevo i usklađeno sa novim Zakonom kod Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-4091/00 od 20. oktobra 2000. godine pod istim nazivom.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. – 065-0-Reg-08-002471 od 20. avgusta 2008. godine Banka je promijenila naziv tako da posluje pod novim nazivom: "INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA".

Sjedište Banke:	Ulica Obala Kulina bana 9 A
Telefon:	+387 33 49 75 55
Fax:	+387 33 49 75 72
SWIFT:	UPBK BA 22
E-mail:	info@intesasanpaolobanka.ba
Internet stranica:	www.intesasanpaolobanka.ba

Registracija Banke kod Registra Općinskog Suda Sarajevo je:

I.D. broj:	4200720670007
Reg.broj:	65-02-0009-11
Poreski Broj:	01071138


Banka je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- a) primanje i polaganje depozita ili drugih sredstava sa obavezom vraćanja,
- b) davanje i uzimanje kredita i zajmova,
- c) izdavanje garancija i svih oblika jemstva,
- d) usluge unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i prijenosa novca, u skladu sa posebnim propisima,
- e) kupovina i prodaja strane valute i plemenitih metala,
- f) izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući platne kartice, putne i bankarske čekove),
- g) finansijski lizing,
- h) kupovina, prodaja i naplata potraživanja (faktoring, forfeting i drugo),
- i) učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca za svoj ili tuđi račun,
- j) kupovina i prodaja vrijednosnih papira (brokerskodilerski poslovi),
- k) upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugim vrijednostima,
- l) poslovi podrške tržištu vrijednosnih papira, poslovi agenta i preuzimanje emisije, u skladu sa propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira,
- m) poslovi investicionog savjetovanja i skrbnički poslovi,
- n) usluge finansijskog menadžmenta i savjetovanja,
- o) usluge prikupljanja podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih lica i fizičkih lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost,
- p) usluge iznajmljivanja sefova,
- q) posredovanje u poslovima osiguranja, u skladu sa propisima koji uređuju posredovanje u osiguranju,
- r) druge poslove koji predstavljaju podršku konkretnim bankarskim poslovima.

1.2. ORGANIZACIONI DIJELOVI BANKE

Organizacioni dijelovi i struktura Banke 30.06.2025. godine su prikazani u nastavku:

Shema 1



1. POSLOVNO IME I SJEDIŠTE BANKE (nastavak)

1.2. Organizaciona dijelovi banke (nastavak)

Banka svoje poslovanje obavlja putem široke mreže poslovnih jedinica koje pripadaju slijedećim podružnicama: Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar i filijala Banja Luka. Na dan 30.06.2025. godine Banka je imala pet filijala i 43 poslovnice.

Tabela 1

Podružnica Sarajevo	
Poslovnica Centar	
Poslovnica Ilidža	
Poslovnica Alipašina	
Poslovnica Dobrinja	
Poslovnica Otoka	
Poslovnica Šipad	
Poslovnica Vogošća	
Poslovnica Titova	
Poslovnica Istočno Sarajevo	
Poslovnica Alipašino Polje	
Podružnica Zenica	
Poslovnica Bugojno	
Poslovnica Jajce	
Poslovnica Kakanj	
Poslovnica Kiseljak	
Poslovnica Novi Travnik	
Poslovnica Park	
Poslovnica Travnik	
Poslovnica Jelah	
Poslovnica Visoko	
Poslovnica Vitez	
Poslovnica Žepče	
Poslovnica Zenica	
Poslovnica Breza	
Podružnica Tuzla	
Poslovnica Bijeljina	
Poslovnica Brčko	
Poslovnica Gračanica	
Poslovnica Gradačac	
Poslovnica Srebrenik	
Poslovnica Slatina	
Poslovnica Tuzla	
Poslovnica Živinice	
Podružnica Mostar	
Poslovnica Čapljina	
Poslovnica Livno	
Poslovnica Široki Brijeg	
Poslovnica Tomislavgrad	
Poslovnica Drvar	
Poslovnica Posušje	
Poslovnica Rondo	
Poslovnica Ljubuški	
Poslovnica Ero	
Filijala Banja Luka	
Poslovnica Prijedor	
Poslovnica Banja Luka Centar	
Poslovnica Krajina	

1.3. UPOSLENICI BANKE

Na 30.06.2025. godine, Banka je imala 592 uposlenika, od čega se 280 uposlenika odnosi na poslovnu mrežu Banke.

2. PODACI I INFORMACIJE KOJE SE ODNOSI NA VLASNIČKU STRUKTURU I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I UPRAVE BANKE

2.1. SPISAK DIONIČARA KOJI IMAJU 5% ILI VIŠE DIONICA SA GLASAČKIM PRAVOM

Struktura dioničkog kapitala Banke na dan 30. juna 2025. godine je kako slijedi:

Tabela 2

Vlasnička struktura			
Red. br.	Ime i prezime/naziv dioničara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu (redoslijed po veličini učešća)	% učešća	
		Obične dionice	Prioritetne dionice
1.	Privredna banka Zagreb d.d.	100.00%	55.00%
2.	Ostali	0.00%	45.00%

2.2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA I UPRAVE BANKE

Na dan 30. juna 2025. godine, članovi Nadzornog odbora Banke su bili sljedeća lica:

- Dario Massimo Grassani, Predsjednik Nadzornog odbora;
- Petar Sopek, Zamjenik Predsjednika;
- Massimo Malagoli, Nezavisni član;
- Alden Bajgorić, Nezavisni član;
- Jadranko Grbelja, član;
- Michela Boiocchi, članica;
- Ivana Jović, članica.

Na dan 30. juna 2025. godine Upravu Banke čine Predsjednik i dva člana Uprave. Sljedeće osobe su izvršavale spomenute funkcije tokom godine:

- Michele Castoro, Predsjednik Uprave;
- Minja Filipović, Član Uprave;
- Indira Karamustafić, Član Uprave.

2.3. ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU

Na dan 30. juna 2025. godine, članovi Odbora za reviziju bili su:

- Florion Tefiku, Predsjednik;
- Valentina Nuccio, Članica;
- Ana Jadrešić, Članica;
- Davor Vodanović, Redovno pozvana osoba;
- Daniele Davini, Redovno pozvana osoba.

2. PODACI I INFORMACIJE KOJE SE ODNOSU NA VLASNIČKU STRUKTURU I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I UPRAVE BANKE (nastavak)

2.4. ČLANOVI I FUNKCIONISANJE OSTALIH ODBORA

Članovi Nadzornog odbora, te učestalost zasjedanja sjednica su bile kako slijedi:

Tabela 3

Članovi odbora Nadzornog odbora, ukoliko su osnovani u banci		
Odbor za imenovanja		Učestalost zasjedanja
1.	Dario Massimo Grassani	Dvije sjednice
2.	Massimo Malagoli	
3.	Ivana Jović	
Odbor za rizike		Učestalost zasjedanja
1.	Massimo Malagoli	Devet sjednica
2.	Petak Sopek	
3.	Michela Boiocchi	
Odbor za naknade		Učestalost zasjedanja
1.	Alden Bajgorić	Dvije sjednice
2.	Dario Massimo Grassani	
3.	Michela Boiocchi	

3. KAPITAL I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA

U skladu sa tačkom 1.4.2 Uputstva za objavljivanje podataka i informacija banke, Banka objavljuje slijedeće informacije

Svi podaci su u 000 KM, ako nije drugačije navedeno.

3.1. STRUKTURA KAPITALA BANKE

Regulatorni kapital banke jest iznos izvora sredstava koji je Banka dužna održavati radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjenja obveza prema svojim povjeriocima.

Odlukom Agencije za bankarstvo, Odluka o izračunu kapitala banke (Službene novine FBiH 98/2023, 13/2024), banke su dužne održavati odgovarajuću visinu regulatornog kapitala u skladu sa rizicima koje preuzimaju u svom poslovanju na individualnoj i konsolidiranoj osnovi.

Regulatorni kapital Banke na dan 30. juna 2025. godine iznosi 354.751 hiljada KM. Najvećim dijelom sastoji se od najstabilnijih i najpostojanijih izvora sredstava - uplaćenih redovnih dionica i rezervi koje se svake godine povećavaju odlukom Skupštine, usmjeravajući tako dio ostvarene neto dobiti tekuće godine u kapital.

Osnovni kapital Banke uključuje, najvećim dijelom, uplaćene redovne dionice Privredne banke Zagreb d.d. i pripadajuću dioničku premiju, ostale rezerve i akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit.

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit uključuje nerealizirane gubitke/dobitke s osnove vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine koja je raspoređena u portfelj imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Osnovni kapital je umanjen za nematerijalnu imovinu, kvalificirani udjeli izvan finansijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250% te za iznos odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika u skladu sa Odlukom o izračunu kapitala banke.

Dopunski kapital Banke sastoji se od regulatornih usklađenja kako je opisano u nastavku.

Banka ne posjeduje hibridne, odnosno podređene instrumente te nema dodatni osnovni kapital.

3. KAPITAL I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA (nastavak)

3.1.Struktura kapitala Banke (nastavak)

Struktura kapitala Banke na 30.06.2025. godine iznosila je kako slijedi:

Tabela 4

Kapital	Iznos
REGULATORNI KAPITAL	354,751
OSNOVNI KAPITAL	354,745
REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	354,745
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	102,191
Plaćeni instrumenti kapitala	44,776
Premija na dionice	57,415
Dobit ili gubitak koji pripada vlasnicima društva matičnom društvu	18,849
(-) Dio dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine koji nije priznat	-18,849
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	1,730
Ostale rezerve	253,411
(-) Ostala nematerijalna imovina	-1,761
(-) Kvalificirani udjeli izvan finansijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250%	-50
(-) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika	-776
DOPUNSKI KAPITAL	6
Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji se priznaju kao dopunski kapital	6

Instrumenti kapitala koji su uključeni u obračun regulatornog kapitala su uplaćeni dionički kapital i premija na dionice:

Tabela 5

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	102,191
Plaćeni instrumenti kapitala	44,776
Premija na dionice	57,415

U izračun regulatornog kapitala uključeni su i:

- akumulirani sveobuhvatni dobitak u iznosu od 1.730 hiljade KM koja se odnosi na fer vrijednost imovine koja se mjeri kroz ostalu sveobuhvatnu dobit,
- ostalih rezervi u iznosu od 253.411 hiljada KM koje se sastoje od dobiti iz ranijih perioda koje je Banka usmjeravala u svoje rezerve, ostalih rezervi,
- iznos nematerijalne imovine u iznosu od (1.761) hiljada KM (software i licence) koje u skladu sa Odlukom predstavljaju odbitnu stavku kapitala, te
- kvalificirani udjeli izvan finansijskog sektora u iznosu od (50) hiljada KM na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250% i
- odgođena porezna imovina u iznosu od (776) hiljada KM koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika.

Usklađenja obračuna regulatornog kapitala iznosi 6 hiljada KM i odnosi se na uplaćene prioritetne dionice, a čini poziciju Dopunskog kapitala:

Tabela 6

DOPUNSKI KAPITAL	6
Plaćeni instrumenti kapitala i subordinisani dugovi koji se priznaju kao dopunski kapital	6

3. KAPITAL I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA (nastavak)

3.2. KAPITALNI ZAHTJEVI I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA

Struktura kapitalnih zahtjeva za banke, u skladu sa članom 38. Odluke o izračunavanju kapitala Banke, definira minimalne razine za tri kapitalna zahtjeva:

- stopa redovnog osnovnog kapitala od 6,75%
- stopa osnovnog kapitala od 9%
- stopa regulatornog kapitala od 12%

Osim regulatorno zadanih minimalnih stopa adekvatnosti kapitala, Banka je također dužna osigurati zaštitni sloj za očuvanje kapitala koji se mora održavati u obliku redovnog osnovnog kapitala u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku, te kapitalni zahtjev po osnovu SREP ocjene.

Pregled kapitalnih zahtjeva i stopa adekvatnosti kapitala dat je u nastavku:

Tabela 7

Adekvatnost kapitala			
Red. br.	Stavka	Iznos izloženosti ponderisan rizikom	Kapitalni zahtjevi
1.	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	29,814	3,578
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	6,832	820
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0
6.	Izloženosti prema institucijama	86,105	10,333
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	613,811	73,657
8.	Izloženosti prema stanovništvu	502,781	60,334
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	444,415	53,330
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	8,632	1,036
11.	Visokorizične izloženosti	939	113
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0
13.	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0
15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	869	104
16.	Ostale izloženosti	43,049	5,166
17.	Ukupni kapitalni zahtjevi za kreditni rizik		208,470
18.	Kapitalni zahtjevi za iznos namirenja / isporuke		0
19.	Kapitalni zahtjevi za tržišne rizike		0
19.1	Kapitalni zahtjevi specifični i opšti rizik pozicije po osnovu dužničkih i vlasničkih instrumenata		0
19.2	Kapitalni zahtjevi za velike izloženosti koje proizilaze iz stavki u knjizi trgovanja		0
19.3	Kapitalni zahtjevi za devizni rizik		0
19.4	Kapitalni zahtjevi za robni rizik		0
20.	Kapitalni zahtjevi za operativni rizik		13,942
21.	Stopa redovnog osnovnog kapitala		19.14%
22.	Stopa osnovnog kapitala		19.14%
23.	Stopa regulatornog kapitala		19.14%

3.3. STOPA FINANSIJSKE POLUGE

Svi podaci su u 000 KM, ako nije drugačije navedeno.

U skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke (član 41.), banka je dužna da izračunava stopu finansijske poluge tako da se mjera kapitala banke podijeli sa mjerom ukupne izloženosti banke, te se izražava u postotku.

3. KAPITAL I ADEKVATNOST REGULATORNOG KAPITALA (nastavak)

3.3. Stopa finansijske poluge (nastavak)

Omjer finansijske poluge definira se kao jedan od strateških limita za upravljanje rizicima te se mora održavati iznad definiranog minimuma, a usklađenost s limitom prati se na kvartalnoj osnovi.

Nastavno na član 38. Odluke o izračunavanju kapitala banke, Banka je dužna da osigura i održava stopu finansijske poluge u iznosu od najmanje 6%, kao podršku kapitalnim zahtjevima koji se zasnivaju na riziku.

U nastavku je izračun finansijske poluge na 30.06.2025. godine:

Tabela 8

Vrijednost izloženosti	Iznos
Odstupanje za finansijske derivate: metoda originalne izloženosti	1,225
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 10 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka a) Odluke o izračunavanju kapitala banke	17,536
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 20 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka b) Odluke o izračunavanju kapitala banke	44,349
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) 50 % u skladu s članom 41. stav (12) tačka c) Odluke o izračunavanju kapitala banke	105,032
Ostala imovina	3,031,600
(-) Iznos odbitnih stavki aktive – osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju	-2,587
Izloženost stope finansijske poluge – u skladu sa članom 37. stav (4) Odluke o izračunavanju kapitala banke	3,197,155
Kapital	
Osnovni kapital – u skladu sa članom 41. stav (3) Odluke o izračunavanju kapitala banke	354,745
Stopa finansijske poluge	
Stopa finansijske poluge - u skladu sa članom 41. stav (2) Odluke o izračunavanju kapitala banke	11,10%

4. OSTALE INFORMACIJE

U skladu sa tačkom 1.4.2 Uputstva, Banka objavljuje slijedeće informacije

Banka objavljuje, u formi revizorskog izvještaja, Izvještaj o finansijskom položaju i Izvještaj o dobiti ili gubitku na 30.06.2025. godine.

4.1. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA 30.06.2025. GODINE

Tabela 9

Izvještaj o finansijskom položaju (000 KM)	31.12.2024	30.06.2025
IMOVINA		
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	643,954	419,302
2. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	956	737
3. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	154,845	233,583
4. Finansijska imovina po amortizovanom trošku	2,103,249	2,322,075
5. Potraživanja po finansijskim najmovima	0	0
6. Derivatni finansijski instrumenti	27	55
7. Unaprijed plaćeni porez na dobit	3,750	5,314
8. Odgođena porezna imovina	776	776
9. Materijalna imovina	37,721	36,057
10. Nematerijalna imovina	3,774	3,864
11. Ulaganja u zavisna društva, zajedničke poduhvate i pridružena društva	0	0
12. Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	0	4,890
13. Ostala imovina i potraživanja	3,078	4,947
14. UKUPNO IMOVINA	2,952,130	3,031,600
15. VANBILANSNA EVIDENCIJA	629,358	607,172
16. UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	3,581,488	3,638,772
OBAVEZE		
17. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0
18. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	2,573,806	2,646,522
19. Derivatni finansijski instrumenti	0	1,175
20. Obaveze za porez na dobit	0	0
21. Odgođene porezne obaveze	77	77
22. Rezervisanja	4,835	4,103
23. Ostale obaveze	841	950
24. UKUPNO OBAVEZE	2,579,559	2,652,827
KAPITAL		
25. Dionički kapital	44,782	44,782
26. Dionička premija	57,415	57,415
27. Rezerve	240,029	253,410
28. Revalorizacija rezerve	3,613	4,317
29. Dobit	26,732	18,849
30. Gubitak	0	0
31. UKUPNO KAPITAL	372,571	378,773
32. UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL	2,952,130	3,031,600
33. VANBILANSNA EVIDENCIJA	629,358	607,172
34. UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA	3,581,488	3,638,772

4. OSTALE INFORMACIJE (nastavak)

4.2. IZVJEŠTAJ O DOBITI ILI GUBITKU ZA PERIOD 01.01.-30.06.2025. GODINE

Tabela 10

Izveštaj o ukupnom rezultatu za period (000 KM)	30.06.2024	30.06.2025
1. Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi	40,796	44,018
2. Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi	-7,520	-12,303
3. Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi	33,276	31,715
4. Prihodi od naknada i provizija	20,362	22,636
5. Rashodi od naknada i provizija	-4,712	-5,950
6. Neto prihodi/(rashodi) od naknada i provizija	15,650	16,686
7. Umanjenja vrijednosti i rezervisanja	-1,101	884
8. Ostali dobiti i (gubici) od finansijske imovine	86	269
9. Neto dobiti/(gubici) od derivatnih finansijskih instrumenata	215	304
10. Neto pozitivne/(negativne) kursne razlike	2,304	2,042
11. Dobiti i (gubici) od dugoročne nefinansijske imovine	0	96
12. Prihodi od dividendi	9	24
13. Ostali prihodi	1,061	1,803
14. Troškovi zaposlenih	-15,091	-15,513
15. Troškovi amortizacije	-2,843	-3,729
16. Ostali troškovi i rashodi	-14,718	-15,732
17. Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode	0	0
18. Umanjenje vrijednosti goodwill-a	0	0
19. DOBIT/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	18,848	18,849
20. Tekući porez na dobit	0	0
21. Odgođeni porez na dobit	0	0
22. POREZ NA DOBIT	0	0
23. DOBIT/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA	18,848	18,849
24. Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja	0	0
25. DOBIT/(GUBITAK)	18,848	18,849
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU	0	0
26. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	1,302	-177
27. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	0	880
28. OSTALI UKUPNI REZULTAT	1,302	703
29. UKUPNI REZULTAT	20,150	19,552

4.3. OSTALE INFORMACIJE

Informacije o kamatnom riziku u bankarskoj knjizi (IRRBB)

U skladu s novom Odlukom Agencije za bankarstvo Federacije BiH o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, koja je stupila na snagu 30. juna 2025. godine, Banka je izvršila prilagođavanje svojih internih mjernih pokazatelja i metodologije praćenja IRRBB-a.

Nova regulativa propisuje sljedeće granične vrijednosti:

- Ekonomska vrijednost kapitala (EVE) / Osnovi kapital: maksimalno 15%
- Neto kamatni prihod (NII) / osnovi kapital: maksimalno 5%

4. OSTALE INFORMACIJE (nastavak)

4.3. Ostale informacije (nastavak)

Banka je uskladila svoje interne procjene s navedenim zahtjevima te na dan 30.06.2025. bilježi sljedeće vrijednosti:

Pokazatelj	Ostvarena vrijednost	Regulatorni limit
EVE/osnovni kapital	11,05%	max 15%
NII/osnovni kapital	3,53%	max 5%

Ostvarene vrijednosti pokazuju da Banka upravlja kamatnim rizikom u skladu s novim regulatornim okvirom, uz očuvanje stabilnosti i otpornosti na promjene tržišnih kamatnih stopa.

4.4. OSTALO

Tokom prvih šest mjeseci 2025. godine, Banka nije zabilježila značajne promjene u svom poslovanju, kao ni nova vlasnička ulaganja.

U skladu sa Strategijom koju slijedi, Centrala Banke je 01. jula 2025. godine preselila na novu lokaciju na adresi Milana Preloga 12A, Sarajevo.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvještaj se javno objavljuje na web stranici Intesa Sanpaolo banke d.d. Bosna i Hercegovina (www.intesasanpaolobanka.ba) nakon usvajanja istog od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.



INTESA SANPAOLO BANKA

Bosna i Hercegovina

Bank of INTESA  SANPAOLO



www.intesasnpaolobanka.ba